

Na sjednici Odbora direktora održanoj dana 27.02.2014. godine usvojeni su:

USLOVI ZA DOPUNSKO OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

UVODNE ODREDBE:

Pojedini izrazi u ovim Uslovima znače:

1. osiguravač - Sava osiguranje AD;
2. osiguranik - lice čiji je imovinski interes osiguran;
3. ugovarač osiguranja - lice koje je sa osiguravačem zaključilo ugovor o osiguranju;
4. korisnici osiguranja - lica koja su zakonski nasljednici po važećim propisima i kojima se vrši isplata osigurane sume odnosno naknade u slučaju smrti osiguranika;
5. osigurani slučaj - događaj koji bi mogao dovesti do ostvarivanja odštetnog zahtjeva od strane oštećenika;
6. saobraćajna nezgoda - sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, pad u provaliju, kao i ostala oštećenja i uništenja vozila prouzrokovana iznenadnim događajima pod dejstvom mehaničke sile;
7. suma osiguranja - iznos na koji je osiguran imovin. interes;
8. premija - iznos koji ugovarač osiguranja plaća za osiguranje po ovom ugovoru o osiguranju;
9. polisa - isprava o ugovoru o osiguranju;
10. vozilo - motorno vozilo i priključno vozilo koje po propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima podliježe obaveznoj registraciji i njenom produženju.

PREDMET OSIGURANJA

Član 1.

- (1) Dopunsko osiguranje za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila (dalje: dopunsko osiguranje) je dobrovoljno osiguranje za štetu zbog tjelesne povrede koju upotrebom motornog vozila pretrpi u saobraćajnoj nezgodi ovlašćeni vozač sopstvenom krivicom.
- (2) Dopunsko osiguranje može se zaključiti isključivo uz obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima (dalje: osiguranje od autoodgovornosti) zaključeno kod istog osiguravača.

OSIGURANE OPASNOSTI

Član 2.

- (1) Osiguravač je u obavezi po dopunskom osiguranju da nadoknadi pretrpljenu štetu ovlašćenom vozaču u obimu ovih uslova i do iznosa ugovorene sume osiguranja kako slijedi:
 - 1) nematerijalnu štetu u slučaju tjelesne povrede, koja se određuje u skladu sa važećim "Pravilnikom o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete" koji usvaja Savjet Agencije za nadzor osiguranja, odnosno
 - 2) nematerijalnu štetu, troškove sahrane i naknade za nadgrobni spomenik u slučaju smrti osiguranika. Ugovorom o osiguranju osiguravajuće društvo se obavezuje da će korisniku osiguranja isplatiti uobičajene troškove sahrane do visine podnijetih računa ali ne više od sume osiguranja, odnosno visine određene važećim "Pravilnikom o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete" koji usvaja Savjet Agencije za nadzor osiguranja.
- (2) Sume osiguranja po dopunskom osiguranju samostalne su i nezavisne od suma osiguranja za obavezno osiguranje.
- (3) Ugovorene sume osiguranja su maksimalna obaveza osiguravača za isplatu naknade uključujući i sve troškove zastupanja oštećenika u postupcima ostvarivanja naknade po dopunskom

osiguranju, kao i kamate na eventualno dosuđenu obavezu osiguravača.

ISKLJUČENJE IZ OSIGURANJA

Član 3.

- (1) Iz osiguravajućeg pokrivača su isključeni odštetni zahtjevi osiguranika i korisnika osiguranja:
 - 1) ukoliko je za pretrpljenu štetu odgovorno treće lice;
 - 2) ukoliko je do nezgode došlo dok se vozilo (traktori, viljuškari i sl.) koristilo kao radna mašina;
 - 3) ukoliko je vozilom upravljao neovlašćeni vozač;
 - 4) ukoliko je šteta nastala upotrebom motornog vozila za vrijeme zvanično odobrenih auto-moto i karting takmičenja i djelova tih takmičenja na zatvorenim stazama, na kojima je cilj postizanje maksimalne brzine, kao i na probama (treningu) za ta takmičenja;
 - 5) nastali usljed zemljotresa;
 - 6) nastali usljed atomske reakcije, atomske radijacije ili radioaktivne kontaminacije;
 - 7) usljed vojnih operacija, vojnih manevara, pobuna ili terorističkih akcija i sličnih napada, ako postoji uzročna veza između tih dejstava i nastale štete;
 - 8) ukoliko je vozilo bilo mobilisano ili oduzeto od vlasti u mimodopskim uslovima;
 - 9) za naknadu zbog pretrpljenog straha i bola ukoliko zbog povreda nije došlo do umanjenja opšte životne aktivnosti;
 - 10) za naknadu zbog istezanja, iščašenja, udara i drugih sličnih dijagnoza uzkičenih mišića i svih povreda vratnog, grudnog i bubrežnog dijela kičme osim povreda košanog dijela.
- (2) Iz osiguravajućeg pokrivača su isključeni i odštetni zahtjevi koji se odnose na rizik štete uzrokovane namjerom ili grubom nepažnjom osiguranika - vozača osiguranog vozila, pod čime se naročito podrazumijeva uzrokovanje nezgode:
 - 1) vožnjom brzinom koja je u naselju na više od 30 km/h veća od dozvoljene brzine odnosno, koja je izvan naselja na više od 50 km/h veća od dozvoljene brzine;
 - 2) za vrijeme preticanja vozilom krećući se po neisprekidanoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake;
 - 3) zbog toga što nije zaustavio vozilo kada mu je zabranjen prolaz na mjestu na kome je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima, odnosno znakom Stop;
 - 4) ukoliko upravlja vozilom za vrijeme obuke za sticanje vozačke dozvole bez nadzora ovlašćenog vozača- instruktora;
 - 5) ukoliko je vozaču bila potpuno ili privremeno oduzeta vozačka dozvola, odnosno ako je izrečena određena kazna ili zaštitna mjera zabrane vožnje određene vrste ili kategorije vozila, odnosno zaštitna mjera zabrane upotrebe inostrane vozačke dozvole na teritoriji Crne Gore;
 - 6) ako vozač nije koristio vozilo u svrhu kojoj je namijenjeno;
 - 7) ako je u trenutku saobraćajne nezgode pod uticajem alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.
Smatra se da je osiguranik ili vozač pod dejstvom alkohola u sljedećim slučajevima:
 - a) ako je upravljao vozilom pod uticajem alkohola iznad zakonom odobrene granice,
 - b) ako bez obzira na količinu alkohola u krvi pokazuje znake alkoholisanog stanja,
 - c) ako je alko-test pozitivan, a osiguranik/vozač se ne pobrine da se analizom krvi tačno odredi stepen njegove alkoholisanosti, osim ako uzimanje krvi ne ugrožava njegovo zdravlje (npr. hemofiličari),
 - d) ako po nastanku osiguranog slučaja izbjegne ili odbije da se podvrgne ispitivanju njegove alkoholisanosti, odnosno konzumira alkohol da bi onemogućio utvrđivanje pravog

stepena alkoholisanosti u momentu nastanka osiguranog slučaja.

Smatra se da je osiguranik ili vozač pod uticajem droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih materija:

- a) ako se stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake neuobičajnog ponašanja, što izaziva nesigurnost njegovog učešća u saobraćaju zbog uzimanja droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih materija,
- b) ako po nastanku osiguranog slučaja izbjegne ili odbije da se podvrgne ispitivanju za utvrđivanje prisustva droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih materija, odnosno uzima pomenute supstance da bi onemogućio utvrđivanje njihovog prisustva u organizmu u momentu nastanka osiguranog slučaja;

- (3) Po dopunskom osiguranju isključena je i obaveza osiguravača za nadoknadu štete na stvarima uključujući garderobu i lični prtljag, zbog izgubljene zarade i drugih vidova materijalne štete.

POVEĆANA OPASNOST

Član 4.

- (1) Doplatka na premiju osiguranja računa se za povećanu opasnost i to za:
 1. vozilo iznajmljeno radi vožnje (rent-a-car);
 2. vozilo koje se koristi kao vozilo za zamjenu za vrijeme popravke;
 3. vozilo za testiranje;
 4. vozilo taksi službe;
 5. vozilo za prevoz opasnih materija;
 6. vozilo za prevoz drugih oštećenih vozila (šlep služba);
 7. službena vozila;
 8. lica koja imaju važeću vozačku dozvolu manje od tri godine.
- (2) Ukoliko je u tarifi za povećanu opasnost određen doplatka na premiju, a on nije obračunat, osiguravač ima pravo da osiguraniku umanjí isplatu odštete, u srazmjeri između obračunate premije i premije koja je trebala da bude obračunata.

POČETAK I PRESTANAK OSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA

Član 5.

- (1) Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje, ukoliko se drugačije ne ugovori, po isteku 24. časa dana koji je u polisi osiguranja naveden kao početak osiguranja, odnosno po isteku 24. časa dana kada je plaćena premija.
- (2) Obaveza iz osiguranja prestaje sa prestankom obaveznog osiguranja s tim da se na dopunsko osiguranje ne primjenjuju odredbe o početnom roku Uslova za osiguranje od autoodgovornosti.
- (3) Ako se za vrijeme trajanja dopunskog osiguranja promijeni vlasnik motornog vozila osiguranog po obaveznom osiguranju (makar i bez formalnog prepisa u saobraćajnoj dozvoli), dopunsko osiguranje prestaje da važi 24. časa onog dana kada je novi vlasnik stupio u posjed motornog vozila. Osiguranik ima pravo na neiskorišćeni dio premije, ako u toj godini osiguranja nije nastupio osigurani slučaj.

OBAVEZE OSIGURANIKA I OSIGURAVAČA

Član 6.

- (1) Osiguranik je u obavezi da prijavi osiguravaču nastalu štetu u roku od tri dana od momenta nastanka štetnog događaja i da mu, prema svojim mogućnostima, pomaže u rješavanju pitanja odgovornosti. Zato je dužan da mu pruži istinite i iscrpne podatke o toku štetnog događaja i okolnostima pod kojima je takav događaj nastao.
- (2) Osiguravač je dužan isplatu naknade izvršiti u roku od 14 dana od utvrđivanja osnovanosti prava i visine naknade.

TERITORIJALNO VAŽENJE OSIGURANJA

Član 7.

- (1) Osiguravajuće pokriće važi na teritoriji Crne Gore i na teritoriji zemalja članica Sistema "Zelene karte".

PLAĆANJE PREMIJE

Član 8.

- (1) Premija osiguranja se po pravilu plaća unaprijed, prilikom izdavanja polise, osim ako se ne ugovori drugačije.

VRAĆANJE PREMIJE

Član 9.

- (1) U slučaju uništenja ili odjave vozila, osiguravač je u obavezi da na zahtjev ugovarača osiguranja vrati premiju ("pro rata") za preostalo vrijeme trajanja osiguranja od dana prijema zahtjeva za otkaz osiguranja, ukoliko se do tada nije dogodio osigurani slučaj.
- (2) Prilikom obračuna neiskorišćenog dijela premije prema stavu 1 ovog člana, primjenjuje se premijski sistem koji je važio na dan ugovaranja osiguranja.

PISMENI OBLIK

Član 10.

- (1) Sporazumi koji se odnose na sadržinu ugovora o osiguranju punovažni su samo ako su zaključeni u pismenom obliku.
- (2) Sva obavještenja i izjave koje se daju po odredbama ugovora o osiguranju moraju biti data u pismenom obliku.

Član 11. - Nadležnost u slučaju spora

- (1) U slučaju spora između ugovarača osiguranja, odnosno osiguranika i osiguravača, nadležna je arbitraža, odnosno sud nadležan prema sjedištu Sava osiguranja AD.

Član 12. - Važnost uslova za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete prčinjene trećim licima

- (1) Ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim Uslovima, na osiguranje zaključeno po ovim Uslovima primjenjuju se i Uslovi za osiguranje od autoodgovornosti.